

## 0. SCIAMACHY Daily Report for Level 0 products

### [0.1 General Info](#)

### [0.2 Product Quality Indicators](#)

### [0.3 State monitoring](#)

### [0.4 ADF monitoring](#)

## 0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY Level 0 data (the SCI\_NL\_\_0P product).

### 0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.4 20100407
Time of report generation	20MAR2011 03:02:30
Data source version	KSPT_L0/4504-N
Processing scope for products	13MAR2011 00:00:00 to 14MAR2011 00:00:00
Start time of first product within scope	13MAR2011 01:22:06
Stop time of last product within scope	14MAR2011 00:46:44
Total number of Level 0 products	15
Number of Level 0 products with errors	3


### 0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20110313_012206_000103143100_00232_47229_2731.N1	13MAR2011 01:22:06	13MAR2011 04:13:59	0	0	0	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20110313_041251_000062053100_00234_47231_2732.N1	13MAR2011 04:12:51	13MAR2011 05:56:16	0	0	0	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20110313_055616_000061913100_00235_47232_2733.N1	13MAR2011 05:56:16	13MAR2011 07:39:26	0	0	0	0	0
3	SCI_NL__OPNPDK20110313_073832_000038733100_00236_47233_4071.N1	13MAR2011 07:38:32	13MAR2011 08:43:05	0	0	0	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20110313_084305_000061223100_00237_47234_4072.N1	13MAR2011 08:43:05	13MAR2011 10:25:07	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20110313_102412_000059593100_00238_47235_4073.N1	13MAR2011 10:24:12	13MAR2011 12:03:32	1	1	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20110313_120332_000058763100_00239_47236_4074.N1	13MAR2011 12:03:32	13MAR2011 13:41:28	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20110313_134034_000059593100_00240_47237_4075.N1	13MAR2011 13:40:34	13MAR2011 15:19:53	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20110313_151750_000059993100_00241_47238_4076.N1	13MAR2011 15:17:50	13MAR2011 16:57:50	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20110313_165750_000014193100_00242_47239_4077.N1	13MAR2011 16:57:50	13MAR2011 17:21:28	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20110313_172128_000044513100_00242_47239_4078.N1	13MAR2011 17:21:28	13MAR2011 18:35:39	1	1	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20110313_183445_000058573100_00243_47240_4079.N1	13MAR2011 18:34:45	13MAR2011 20:12:22	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDE20110313_201222_000043013100_00244_47241_2734.N1	13MAR2011 20:12:22	13MAR2011 21:24:03	1	1	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDE20110313_212403_000062333100_00244_47241_2735.N1	13MAR2011 21:24:03	13MAR2011 23:07:56	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20110313_230628_000060163100_00245_47242_2736.N1	13MAR2011 23:06:28	14MAR2011 00:46:44	0	0	0	0	0

## 0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_0.PNG



sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_1.PNG











sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_2.PNG



sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_3.PNG







### 0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P\_SCISOUPAC\_state\_id variable).

Total number of faults: **42088**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	13MAR2011 00:06:02.473885	28	13MAR2011 00:06:02.473885	0
1	13MAR2011 00:06:03.098885	28	13MAR2011 00:06:03.098885	0
2	13MAR2011 00:06:03.473885	28	13MAR2011 00:06:03.473885	0
3	13MAR2011 00:06:03.848885	28	13MAR2011 00:06:03.848885	0
4	13MAR2011 00:06:04.411385	28	13MAR2011 00:06:04.411385	0
5	13MAR2011 00:06:04.786385	28	13MAR2011 00:06:04.786385	0
6	13MAR2011 00:06:05.161385	28	13MAR2011 00:06:05.161385	0
7	13MAR2011 00:06:05.536385	28	13MAR2011 00:06:05.536385	0
8	13MAR2011 00:06:06.098885	28	13MAR2011 00:06:06.098885	0
9	13MAR2011 00:06:06.473885	28	13MAR2011 00:06:06.473885	0
10	13MAR2011 00:06:06.848885	28	13MAR2011 00:06:06.848885	0
11	13MAR2011 00:06:07.223885	28	13MAR2011 00:06:07.223885	0
12	13MAR2011 00:06:07.473885	28	13MAR2011 00:06:07.473885	0
13	13MAR2011 00:06:07.786385	28	13MAR2011 00:06:07.786385	0
14	13MAR2011 00:06:08.161385	28	13MAR2011 00:06:08.161385	0
15	13MAR2011 00:06:08.536385	28	13MAR2011 00:06:08.536385	0
16	13MAR2011 00:06:08.911385	28	13MAR2011 00:06:08.911385	0
17	13MAR2011 00:06:09.473885	28	13MAR2011 00:06:09.473885	0
18	13MAR2011 00:06:09.848885	28	13MAR2011 00:06:09.848885	0
19	13MAR2011 00:06:10.223885	28	13MAR2011 00:06:10.223885	0
...	...	...	...	...




sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI\_NL\_\_1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state IDs in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.



Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.  
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 13MAR2011.  
 A medium gray color indicates the time span of available SCI\_NL\_1P products for this day.  
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.  
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_6.PNG


## 0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, showing when and which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	<b>CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)</b>
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	<b>FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)</b>
1	<b>AUX_FPO_AXVPDS20110312_101533_20110311_193030_20110321_200406</b>
2	<b>AUX_FPO_AXVPDS20110313_101004_20110312_185346_20110322_210736</b>




sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_7.PNG





sciamachy\_daily\_report\_level0\_KSPT\_L0\_4504\_N\_20110313\_8.PNG



























Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.  
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 13MAR2011.  
 A medium gray color indicates the time span of available SCI\_NL\_1P products for this day.  
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.  
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

